

## POSSIBLE ANSWERS FOR:

SETSWANA PUO YA BOBEDI  
SEEMOGODIMO  
(Pampiri ya Bobedi)

NAKO: 2 diura

MADUO: 80

KAROLO YA A  
PADI  
POTSO 1

MASAIKATEGANG A MAGODIMO - J.M.K MEKGWE

- |      |   |              |
|------|---|--------------|
| 1.1  | Moithui / Mogatsa Bra White   | (1)          |
| 1.2  | Khuduga / Morwa Bra White   | (1)          |
| 1.3  | Bra White / Sehume / Monna wa ga Moithui  | (1)          |
| 1.4  | O thuntshotswe ke mapodisi  | (2)          |
| 1.5  | 1.5.1 O utiwela monna wa gagwe botlhoko kaa le mo ditlhabing<br>1.5.2 O ipotsa gore ka a sa dire o tla bona a rileng<br>1.5.3 Lorato la ga mogatse le tlhokomelo e a mo neileng yona a sa itekanetse  | (6)          |
| 1.6  | Ke akanya lepodisa/borameepo  | (2)          |
| 1.7  | Mapodisil ke ona a dirang a rwele dikokoro  | (1)          |
| 1.8  | Ke Khuduga  | (1)          |
| 1.9  | Go lela thata   | (1)          |
| 1.10 | 1.10.1 Maikaelelo a bakgweetsi ba koloi e ke, go bolaya Khuduga.<br>1.10.2 Ba leka go mo digela kwa tlase ga moratho.<br>1.10.3 Ba dira seno ka ba rata go timetsa motlhala wa polao ya Bra White.<br>1.10.4 Bra White o umakile leina la ga Rrankelenyane pele a hulara.<br>1.10.5 Seno se dira gore Khuduga a rate go itse lebaka.<br>1.10.6 Go itse lebaka ke go nna lepodisi gore a tlotlhomise a sena sekgoreletsi.<br>1.10.7 Modiri wa dilo tse e leng Rrankelenyane o tshaba a se na go duba thankga.<br>1.10.8 O bula lekoko la makgwelwa le le tla mo sireletsang. | 8 x 2 = (16) |
| 1.11 | * Nnyaa – O ne a kgona go ba timelela ka koloi<br>* Kwa bofelong o kgona go upolola lebaka la tiragalo  | (5)          |
| 1.12 | O ne a le nosi / Mongwe   | (2)          |
| 1.13 | E ne e le mokwaledi kwa dikuranteng.  | (1)          |

[40]

**KAROLO YA B  
DIKGANGKHUTSHWE  
POTSO 2**

**MMUALEBE - R.M. MALOPE**

- 2.1 Morongwe (1)
- 2.2 Ke mogokgo (1)
- 2.3 Go amogele / bone madi a ditiro tsa gagwe (1)
- 2.4 Ga go a mo tswela mosola / e bile go mo tswetse mosola
- O ne a se ka a bona madi dikgwedi di le dintsi
  - Dipampiri tsa gagwe di ne di ise di romelwe kwa lefapheng la thuto mme a sa itse.
  - Fa a rakana le Modisaotsile kwa dikantorong tsa lefapha la puso, o ne a dira gore a amogele madi a a kwa godimo. 3 x 2 = (6)
- 2.5
- Ga a naganele motho yo mongwe jaaka go sa amogele ga Morongwe/
  - O itse sentle gore ga a ise a romele dipampiri tsa ga Morongwe kwa lefapheng mme o mo laela go baya pelo.
  - O inaganela a le nosi ka ntlha ya fa a sa itsenye mo ditlhakong tsa ga Morongwe tsa gore, o tshwanetse a ja, a apara le go duela dipalamo. 2 x 2 = (4)
- 2.6 Ka ntlha ya fa o tshwanetse go latela ditsela tse di rileng mo ditirong tsothle, ke ne ke tla leta go fitlhela ke iponela dikarabo jaka Morongwe a dirile.
- Tlhokomela (Dikarabo tsa baithuti di tsewe tsia) (2)
- 2.7 Ya fa go kwalwa ditlhatlhobo / Ya bofelo ba ngwaga jj (1)
- 2.8 Maduo a barutwana gantsi a tlhakanngwa ka nako e ya ngwaga jj. (2)
- 2.9 Ke go swa ga mogatsa Kedisaletse / Matlapeng (1)
- 2.10 Kedisaletse (1)
- 2.11 (a) Motlhagare o a wa 2 x 2 = (4)  
(b) Matlho a tomoga go feta a morubisi
- 2.12
- Tselane o nyala le ngaka Moatlhodi.
  - Moatlhodi ga a ise a ikemisetse go nna le ngwana.
  - Tselane o ikutswa le Mathulwe.
  - O ima ngwana wa gagwe.
  - O tsera le le reng go beeletsa ka kgamele e le nngwe ke borametla la ga Mmatshagofatso.
  - Ene o direla mo bofofung.
  - Fa a lemoga gore o imile, o tsena mo tlalelong.
  - O leba kwa Khalambazo ka a utlwile go twe go thuso gona.
  - O tswakanya ditshetlho tsa mosadi yo le ditlhare ta Sekgoa,
  - O a tlhokofala. 8 x 1 = (16)
- [40]**

**KAROLO YA C  
TERAMA  
POTSO 3**

**DINTSHONTSO TSA LORATO - L.D. RADITLADI**

- 3.1 Ponalo (1)
- 3.2 Mmamotia (1)
- 3.3 Kalafi (1)
- 3.4 Nnyaya / Monna yo go tweng o mo setse morago ke ena yo a ratang Mmamotia mme o mo setse morago. (2)
- 3.5
- Ponalo o a bolawa
  - Batho ba motse ba nagana a bolailwe ke Mmamotia
  - Mmamotia o tshaba le Kalafi
  - Seno se oketsa dipelaelo
  - Kwa bofelong Sakoma e leng mmolai wa Ponalo, o latela Kalafi le Mmamotia
  - Ba lwa kwa motseng wa Mokwena
  - Sakoma o tlhabiwa ke lerumo la ga Kalafi, Kalafi le ena o tlhaba Sakoma
  - Mmamotia o itatlhela godimo ga lerumo go ipolaya (Any five)  $6 \times 2 =$  (12)
- 3.6 Ke tsela ya go tshabela kwa motseng wa Mokwena (2)
- 3.7
- Mmamotia o dumetse lorato lwa ga Sakoma.
  - Morago o a mo tlhanogela a re o rata Kalafi.
  - Sakoma ga a dumele go latihwa ke Mmamotia.
  - O ikana go mo lwela go fitlhela a fenywa.  $4 \times 2 =$  (8)
- 3.8 Ba a swa / tlhokafela. (1)
- 3.9 A re o tla mo sireletsa (1)
- 3.10
- Modisa kwa motseng wa Mokwena ba bolelela fa Sakoma a ba latetse.
  - Kalafi o le Sakoma ba a rakana mme ba a lwa.
  - Sakoma o tlhaba Kalafi mme Kalafi le ena o a mo tlhaba.
  - Mmamotia o lemoga fa a setse a le nosi, mme o itatlhela mo godimo ga lerumo mme o a swa. (Any two)  $2 \times 2 =$  (4)
- 3.11 3.11.1 Bana ba bašwa / ba bannye. (2)
- 3.11.2 Go mo rata thata. (2)
- 3.12 Le leru le lentsho (2)
- 3.13 E kaya go se nneng le boitumelo/boiketlo jj (1)

[40]

**KAROLO YA D  
MABOKO  
POTSO 4**

**SELELO SA MMOKI - M.C.D. MOGOTSI**

- |      |   |             |
|------|---|-------------|
| 4.1  | Lesedi  | (1)         |
| 4.2  | Baagi ba motse  | (1)         |
| 4.3  | Kwa Selokwaneng   | (1)         |
| 4.4  | Tshokamo ya ditiro  | (2)         |
| 4.5  | Ya go nna seoposengwe   | (2)         |
| 4.6  | 4.6.1 Kopano  | (1)         |
|      | 4.6.2 Go se tthamalale  | (1)         |
|      | 4.6.3 Lebatsa / Faposa  | (1)         |
|      | 4.6.4 Tseleng   | (1)         |
| 4.7  | Tlhatlhagano.   | (2)         |
| 4.8  | Nako ya jaanong le nako e e fetileng.   | (2)         |
| 4.9  | Maitsholo a bana ba kajeno / kgodiso ya bana ba kajeno  | (4)         |
| 4.10 | Tsa, tsa  | (2)         |
| 4.11 | 4.11.1 Mokwadi o lela ka nako ya gompiano le gore bašwa ga ba itse sepe.  |             |
|      | 4.11.2 Mo malobeng dilo di ne di dirwa bonolo, go le monate.  |             |
|      | 4.11.3 Bašwa ga ba itse Motheo wa bona/segologolo.  |             |
|      | 4.11.4 Ga go yo o tla ba nayang dikeletso/maele   |             |
|      | 4.11.5 Ga ba tsee dilo sentle fa bagolo ba galefa.  |             |
|      | 4.11.6 Go ya ka mokwadi, dilo tsa segompiano ga di na boleng (Baithuti ba newe maduo go ya ka dikarabo tse di maleba) | (10)        |
| 4.12 | Selelo sa ntšwa   | (1)         |
| 4.13 | 4.13.1 E direla magosi  |             |
|      | 4.13.2 E tsena le fa go leng thata  |             |
|      | 4.14.3 Gongwe le gongwe kwa go iwang e teng   |             |
|      | 4.14.4 E bidiwa ka maina a a seng monate  | 2 x 4 = (8) |

**[40]**

**KAROLO YA E  
DITLHANGWA TSA MOLOMO  
POTSO 5**

**NTLHABELE DINAANE - Z.S. DIPALE**

- 5.1 5.1.1 (a) Ba a tshaba fa ba sena go senyetsa Leburu ka dinku. (2)  
 (b) Ba tshaba ka madi a batho ba ba neng ba bala madi fa tlase ga setlhare. (2)
- 5.1.2 (a) Gore puo ya Setswana e ne e sa tshalogangwe ke Jane le Janenyane ka a fitlhetse Janenyane a kgaotse dinku maoto. (2)  
 (b) Gore nako nngwe botlhale bo a humisa. (2)  
 (c) Go batho ba ba bonang dilo bonolo ba sa di direla. (2)  
 (d) Bana ba motho ga ba ke ba tswana. (2)
- 5.1.3 (a) Ga twe erile (1)  
 (b) E bo e nna tsona tsotlhe (1)
- 5.1.4 Maitseboa / Go orwa molelo (2)
- 5.1.5 (a) Bokoko (1)  
 (b) Badisa (1)
- 5.2 5.2.1 • Diphologolo di ne di nna mmogo.  
 • Go ne go le setlhare se se sa jeweng ke diphologolo tse di potlana.  
 • Go ne go lalwa ka fa tlase ga setlhare se.  
 • Mmutle o ne a ja setlhare se mme a re ke Tlholwe.  
 • Erile fa go tshwanetse ga sekiwa, Mutle a falola ka maano a gagwe. 5 x 2 = (10)
- 5.2.2 O ka bolawa  
 O ka tshwarwa  
 O ka jelwa dithoto  
 O ka se ikanngwe 2 x 2 = (4)
- 5.2.3 E mosola ka e lemosa batho mathata a ba ka rakanang nao a botshelo / mathata a a kotsi. (2)
- 5.2.4 Mokokoenyana (2)
- 5.2.5 Marago fa a le mahibidu (2)
- 5.2.6 Ke dikgang ka diphologolo (2)
- [40]**